## Transférer ses photos

(A partir d'un smartphone ou d'une tablette d'une clé USB ou d'un disque externe)

1° Munissez-vous de votre appareil (clé, smartphone etc...) de votre ordinateur et du câble adapté à votre appareil.



Notre PC sera relié grâce au port USB (type A), l'autre embout dépendra de votre périphérique

2° Une fois branché votre smartphone affichera un message sur l'écran avec plusieurs choix possible :

Pour transférer des photos préférer l'option « Transférer des photos (PTP) », en effet votre smartphone ne partagera que les dossiers contenant des images, ce qui sera plus facile pour les retrouver



## 3° Ouvrez ensuite l'explorateur de fichier de votre ordinateur

Il est possible qu'il vous notifie le branchement de votre smartphone et qu'il vous propose d'« Ouvrir dans l'explorateur de fichier»



Cliquer ensuite sur « Ce PC » dans votre volet de navigation

Ce PC	x +	- 0	$\times$
🕀 Nouveau - 🔏 🕡	① ④ ※ ② 14 Ther - S⊐ Alficher		
← → ~ ↑ 📮 > Ce PC	<ul> <li>C</li> <li>Recharcher dans : Ce PC</li> </ul>		٩
Accueil	~ Périphériques et lecteurs		
OneDrive - Personal     Pacôme - YVETOT NORMANDI	Enclaire Mater 55 Deque food (C) 5 Enclaire sur 4/36 Ge		
🛄 Bureau 🥠			
Documents			
🔁 Vidéos 🧃			
2023			
DJI Education_Media_Information			
Saved Pictures			
👻 🛄 Ce PC			

## 4° Double cliquez sur le nom de votre appareil

Pour chaque dossier il vous faudra double cliquer pour accéder à son contenu (n'oublier pas la flèche pour revenir en arrière)

Ki Redmi Note 95 X +	-	0	×
⊙ Nouversu *			
	lechercher dans : Redmi Note 95		,p
Accuel Espece de tacolage interne partagé			
>  OneDrive - Personal 27.7 Go libres sur 104 Go			
>      A Pacóme - VYETOT NOBMANDIE			

Il est possible que deux espaces de stockage soit présent si votre appareil contient une carte MicroSD par exemple.

= Espace de stockage interne pi ×	+											- 0	$\times$
🕀 Nouveau - 🐰 🗘		🕙 😢 🗊 치 Trier	- 82	Afficher 🗸 🚥									
$\leftarrow \rightarrow ~ \checkmark ~ \uparrow ~ = \rightarrow ~ Ce PC \rightarrow$	Redmi N	lote 95 > Espace de stockage interne p	partagé								C	Rechercher dans : Espace de stockage interne partagé	Q
Accuel     Contrine - Personal     Pecome - VVETOT NORMANDE		Сім		Pictures									
🔁 Camera 🛛 🗙	+											- 0	×
🕑 Nouveau - 🔏 🗊		(1) (2) (1) The rest of the	- 82	Afficher - ···									
6 3 x 1 3 (ePC)	Redeni N	dete 95 ). Esnare de storkane interne e	vartané v	DCM > Camera							G	Recharcher dans - Camera	0
0 mm		and by a subset of heready second	and the second			of 11 hours of		00 11 Paullaurated day		12 10 Luc - We station to Coint -			
> OneDrive - Personal		Raw		Fichier PNG 71,2 Ko		Fichier PNG 57,9 Ko	5	Fichier PNG 352 Ko	2	x Fichier PNG	- 2	Fichier PNG 313 Ko	
> 📥 Pacôme – YVETOT NORMANDIE		20_10_Les_p'tits_ateliers_de_Saint_e x Fichier PNG	•	21_10_JedisCuisine Fichier PNG 297 Ko	***	27_10_Les_p'tits_ateliers_de_Saint_e * Fichier PNG		Atelier gourmand Fichier PNG 178 Ko		Batch cooking Fichier PNG 175 Ko	AL.	Cuisine en famille Fichier PNG 330 Ke	
E Bureau 🕜		IMG_20210125_124303 Fichier JPG 5.04 Me		IMG_20210207_170337 Fichier JPG 3.31 Mo		IMG_20210222_141104 Fichier JPG 4.13 Me	N. AN	IMG_20210226_171613 Fichier JPG 7 92 Mo		IMG_20210226_171617_1 Fichier JPG 8.66 Ma		IMG_20210302_103845 Fichier JPG 4.45 Mo	
🛓 Téléchargements 🧳		IMG_20210303_151024		IMG_20210304_151113		IMG_20210324_213704		IMG_20210324_213707		IMG_20210324_213755		IMG_20210328_173829	
🔁 Images 🖉		3,33 Mo		3,25 Mo	_	1,04 Mo		1,02 Mo	_	1,22 Mo		4,60 Mo	
Documents		IMG_20210328_173832 Fichier JPG		IMG_20210410_123108 Fichier JPG		IMG_20210410_123228 Fichier IPG		IMG_20210417_083905 Fichier JPG 2.50 M		IMG_20210429_165528 Fichier JPG	1	IMG_20210429_211951 Fichier JPG	
Vidéos *		IMG_20210518_085053 Fichier IPG		IMG_20210603_090801 Fichier JPG		IMG_20210607_175016 Fichier JPG		IMG_20210607_175022 Fichier JPG		IMG_20210607_190000 Fichier JPG		MG_20210611_122703 Fichier JPG	
Bustration * 2023		<ul> <li>5,48 Mo</li> <li>IMG_20210611_122723</li> <li>Fichier JPG</li> </ul>		7,09 Mo IMG_20210611_122728 Fichier JPG		4,08 Mo IMG_20210611_122744 Fichier JPG		4,89 Mo IMG_20210619_170650 Fichier JPG		4,33 Mo IMG_20210619_170657 Fichier JPG		4,19 Mo IMG_20210619_170700 Fichier JPG	
DR		4.80 Me IMG_20210619_170705 Fichier JPG		4,27 Mo IMG_20210619_170719 Fichier JPG		5,03 Mo IMG_20210619_170728 Fichier JPG		6,18 Mo IMG_20210624_100449 Fichier JPG		5,00 Me IMG_20210703_141413 Fichier JPG		5,09 Mo IMG_20210704_174923 Fichier JPG	
Saved Pictures		MG_20210704_174927 Fichier IPG		IMG_20210704_175019 Fichier JPG		2,23 Mio IMG_20210704_175636 Fichier IPG 5 10 Mio		9,38 MO IMG_20210704_175651 Fichier JPG 5.78 Mo		MG_20210704_175712 Fichier IPG		3,10 Mo IMG_20210704_175715 Fichier JPG	
🛩 💭 CePC		IMG_20210704_175758 Fichier JPG		IMG_20210704_175802 Fichier JPG		IMG_20210704_175803 Fichier JPG		IMG_20210704_175827 Fichier JPG		IMG_20210704_175830 Fichier JPG		IMG_20210704_175832 Fichier JPG	
> 늘 peda (ccyn.lan) > alia Redmi Note 95		IMG_20210704_175834 Fichier JPG		IMG_20210704_175836 Fichier JPG		IMG_20210704_175859 Fichier JPG		IMG_20210704_175901 Fichier JPG		IMG_20210704_175905 Fichier JPG		IMG_20210704_175907 Fichier JPG	
Disque local (C:)     E Communication (G:)		IMG_20210704_175909 Fichier JPG 2.76 Mo		IMG_20210704_180002 Fichier JPG 4.24 Mo		IMG_20210704_180007 Fichier JPG 4.34 Mo		IMG_20210704_180010 Fichier JPG 4.25 Mo		4,30 mm IMG_20210704_180108 Fichier JPG 5.46 Me		Lar mo IMG_20210704_180111 Fichier JPG 3.44 Mo	
<ul> <li>COMMUN (Mt)</li> <li>experimenter (\\192,168.10.14)</li> </ul>		IMG_20210704_180139 Fichier JPG 4.97 Mo		IMG_20210704_180142 Fichier JPG 5.70 Mo		IMG_20210704_183252 Fichier JPG 5.66 Mo		IMG_20210704_183257 Fichier JPG 5.58 Mo		IMG_20210704_183302 Fichier JPG 5.89 Mo		IMG_20210704_183306 Fichier JPG 5.95 Mo	
> 🏣 Réseau		IMG_20210709_145911 Fichier JPG 3.37 Mo		IMG_20210712_165352 Fichier JPG 10.9 Mo		IMG_20210721_223025 Fichier JPG 3.82 Mo		IMG_20210721_223111 Fichier JPG 4.35 Mo		IMG_20210721_223553 Fichier JPG 3.76 Me		IMG_20210721_223615 Fichier JPG 3.63 Mo	
	X	MG_20210722_214643 Fichier JPG		IMG_20210723_043318 Fichier JPG		IMG_20210728_133348 Fichier JPG		IMG_20210731_181632 Fichier JPG		IMG_20210731_181639 Fichier JPG		IMG_20210731_181654 Fichier /PG	

Une fois vos images trouvées, vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs.

Pour une seule image : Placer votre curseur sur votre image et faite un clic gauche

Pour sélectionner plusieurs images :

( ex		÷.,(	⊠"	۵.)
1 0		2	3	4
->	A	Z	E	R
8		1		F
¢ •			×	c

SHIFT: Cliquer sur une première image, en appuyant sur cette touche du clavier et en cliquant sur une autre image, vous pourrez sélectionner tous les éléments qui se trouve entre ses deux sélections.



CTRL : Cliquer sur une image puis une autre en appuyant sur cette touche vous permet de sélectionner plusieurs éléments (et ceux à l'infini)

(Cliquer sur un élément déjà sélectionner aura l'effet inverse)

CTRL + A : Permet de sélectionner l'ensemble des fichiers présents à l'emplacement dans lequel on se trouve



Souris : Cliquer, rester appuyer et glisser votre curseur, un rectangle de sélection apparaît. Relâcher une fois les éléments encadrés.

## 5° Faite un clic droit sur un élément sélectionner pour obtenir des options.

Les fonctionnalités que vous trouverez sont également présente dans le bandeau en haut de la fenêtre de l'explorateur de fichier (+Nouveau... Jusqu'à Faire pivoter...)

Acch       For       Sol All All All All All All All All All A	→ ✓ ↑ ⇒ CePC >	Redmi No	ite 95 → Espace de stockage interne p	artagé →	DCIM > Camera >						× C	Rechercher dans : Cam	era
Refere - VTET HORMAND       Image: Product Pro	Accueil OneDrive - Personal		Raw		04_11_LebaldesVampires Fichier PNG 71,2 Ko		05_11_JeuxSociete_AF Fichier PNG 57.9 Ko	3	08_11_EtreParentsAdos Fichier PNG 352 Ko	13_10_Les_p'tits_ateliers_de_Saint_e x Fichier PNG		14_10_JedisCuisine Fichier PNG 313 Ko	
Bares         Image: Mode 2012 (2103)	Pacóme – YVETOT NORMANDIE	a pi	20_10_Les_p'tits_ateliers_de_Saint_e x Fichier PNG	- 8	21_10_JedisCuisine Fichier PNG 297 Ko	10	27_10_Les_p'tits_ateliers_de_Saint_e x Fichier PNG		Atelier gourmand Fichier PNG 178 Ko	Batch cooking Fichier PNG 175 Ko		Cuisine en famille Fichier PNG 330 Ko	
Nichogenetis         Mag 201001 (1910)         Mag 201001 (1910) <t< td=""><td>Bureau 📌</td><td></td><td>IMG_20210125_124303 Fichier IPG 5,04 Mo</td><td></td><td>IMG_20210207_170337 Fichier JPG 3,31 Mo</td><td></td><td>IMG_20210222_141104 Fichier JPG 4,13 Mo</td><td>10 FAR</td><td>IMG_20210226_171613 Fichier JPG 7,92 Mo</td><td>IMG_20210226_171617_1 Fichier JPG 8,66 Mo</td><td></td><td>IMG_20210302_103845 Fichier /PG 4,45 Mo</td><td></td></t<>	Bureau 📌		IMG_20210125_124303 Fichier IPG 5,04 Mo		IMG_20210207_170337 Fichier JPG 3,31 Mo		IMG_20210222_141104 Fichier JPG 4,13 Mo	10 FAR	IMG_20210226_171613 Fichier JPG 7,92 Mo	IMG_20210226_171617_1 Fichier JPG 8,66 Mo		IMG_20210302_103845 Fichier /PG 4,45 Mo	
Decement:         Margin:	Teléchargements # Images #		IMG_20210303_151024 Fichier JPG 3:33 Mo		IMG_20210304_151113 Fichier JPG 3,25 Mo		IMG_20210324_213704 Fichier JPG 1,04 Mo	*	IMG_20210324_213707 Fichier JPG 1,02 Mo	IMG_20210324_213755 Fichier JPG 1,22 Mo		IMG_20210328_173829 Fichier JPG 4.60 Mo	
Video     Mag 2021091 (1992)	Documents #		IMG_20210328_173832 Fichier JPG 4,79 Mo		IMG_20210410_123108 Fichier JPG 3,93 Mo		IMG_20210410_123228 Fichier JPG 3,45 Mp		IMG_20210417_083905 Fichier JPG 3,60 Mo	IMG_20210429_165528 Fichier JPG 5.33 Mo	1	IMG_20210429_211951 Fichier JPG	
Matteries         Mathematical         Mathematical <td>Vidéos 📌</td> <td></td> <td>IMG_20210518_085053 Fichier JPG 5.48 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210603_090801 Fichier JPG 7.09 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210607_175016 Fichier JPG 4.08 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210607_175022 Fichier JPG 4.89 Mo</td> <td>IMG_2021 Fichier JPI 4,33 Mo Choisir comme an</td> <td>hamp ière-plan di</td> <td>3 u bureau</td> <td></td>	Vidéos 📌		IMG_20210518_085053 Fichier JPG 5.48 Mo		IMG_20210603_090801 Fichier JPG 7.09 Mo		IMG_20210607_175016 Fichier JPG 4.08 Mo		IMG_20210607_175022 Fichier JPG 4.89 Mo	IMG_2021 Fichier JPI 4,33 Mo Choisir comme an	hamp ière-plan di	3 u bureau	
DI         Mag 201011 17055         Mag 201011 77057         Mag 2010101 770577         Mag 201011 770577	2023		IMG_20210611_122723 Fichier JPG 4.86 Mo		IMG_20210511_122728 Fichier JPG 4.27 Mo		IMG_20210611_122744 Fichier JPG 5.03 Mo		IMG_20210619_170650 Fichier JPG 6.18 Mo	IMG_2021 Imprimer Fichier JPI Ajouter aux Favori 5.05 Mo	5	2	
Feder/Antique         MS_202109(17927)         MS_202109(17928)         MS_202109(17928) <td>DJI Education_Media_Information</td> <td></td> <td>IMG_20210619_170705 Fichier JPG 4 94 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210519_170719 Fichier JPG 4.77 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210619_170728 Fichier JPG 5.23 Mo</td> <td></td> <td>IMG_20210624_100449 Fichier JPG 9.38 Mo</td> <td>IMG_2021 Couper Fichier IP Copier 7.14 Mo</td> <td></td> <td>3</td> <td></td>	DJI Education_Media_Information		IMG_20210619_170705 Fichier JPG 4 94 Mo		IMG_20210519_170719 Fichier JPG 4.77 Mo		IMG_20210619_170728 Fichier JPG 5.23 Mo		IMG_20210624_100449 Fichier JPG 9.38 Mo	IMG_2021 Couper Fichier IP Copier 7.14 Mo		3	
C + C         M 3,201004,17927         M 3,201004,12977         M 3,201004,12977 <thm 3,201004,12977<="" th=""> <thm 3,201004,12977<="" th=""></thm></thm>	FichePratique		IMG_20210704_174927 Fichier JPG 5.39 Mo		IMG_20210704_175019 Fichier JPG 4.68 Mo		IMG_20210704_175636 Fichier JPG 5.30 Mo		IMG_20210704_175651 Fichier JPG 5.39 Mo	IMG_2021 Fichier IPI Propriétés 4.42 Mo		5	
Part (System)         MG (20107M, 17984)         MG (20107M, 17964)         MG (20107M,	CePC		IMG_20210704_175758 Fichier JPG 4.26 Mo		IMG_20210704_175802 Fichtier 3PG 2,71 Mo		IMG_20210704_175803 Fichier JPG 2,70 Mo		IMG_20210704_175827 Fichier JPG 4,88 Mo	IMG_20210704_175830 Fichier JPG 4.85 Mo		IMG_20210704_175832 Fichier JPG 4.82 Mo	
Experts         Mag.2010704,10300         Mag.2010704,10400         Mag.2010704,10400         Mag	peda (ccyn.lan) Redmi Note 95		IMG_20210704_175834 Fichier IPG 4,70 Mo		IMG_20210704_175836 Fichier JPG 4,65 Mo		IMG_20210704_175859 Fichier JPG 2.65 Mo		IMG_20210704_175901 Fichier JPG 2,71 Mo	IMG_20210704_175905 Fichier JPG 2,58 Mo		IMG_20210704_175907 Fichier JPG 2,87 Mo	
(communication (6)         Md 2,2017094 (3012)         Md 2,201704 (3012)         Md	<ul> <li>Espace de stockage interne p</li> <li>Disque local (C:)</li> </ul>		IMG_20210704_175909 Fichier JPG 2.76 Mo		IMG_20210704_180002 Fichier JPG 4.24 Mo		IMG_20210704_180007 Fichier JPG 4.34 Mo		IMG_20210704_180010 Fichier JPG 4.25 Mo	IMG_20210704_180108 Fichier JPG 5.45 Mo		IMG_20210704_180111 Fichier JPG 5.44 Mo	
pscome/hurd (1/192.188.18.14)         m6_20210702_145911         m6_20210702_122811         m6_20210702_1228111         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_122811         m6_20210702_118162	Communication (G:)		IMG_20210704_180139 Fichier JPG 4.97 Mo		IMG_20210704_180142 Fichier JPG 5.70 Mo		IMG_20210704_183252 Fichier JPG 5.66 Mo		IMG_20210704_183257 Fichier JPG 5.58 Mo	IMG_20210704_183302 Fichier JPG 5.89 Mo		IMG_20210704_183306 Fichier JPG 5.95 Mo	
Mid         Addy 2010722,214443         Mid         Mid         Add 1010721,13344         Mid         Mid <t< td=""><td>pacome.hurot (\\192.168.10.14</td><td></td><td>IMG_20210709_145911 Fichier JPG 3.37 Mo</td><td></td><td>IMG_20210712_165352 Fichier JPG 10.9 Mo</td><td></td><td>IMG_20210721_223025 Fichier JPG 3.82 Mo</td><td></td><td>IMG_20210721_223111 Fichier.JPG 4.35 Mo</td><td>IMG_20210721_223553 Fichier JPG 3.76 Mo</td><td></td><td>IMG_20210721_223615 Fichier JPG 3.63 Mo</td><td></td></t<>	pacome.hurot (\\192.168.10.14		IMG_20210709_145911 Fichier JPG 3.37 Mo		IMG_20210712_165352 Fichier JPG 10.9 Mo		IMG_20210721_223025 Fichier JPG 3.82 Mo		IMG_20210721_223111 Fichier.JPG 4.35 Mo	IMG_20210721_223553 Fichier JPG 3.76 Mo		IMG_20210721_223615 Fichier JPG 3.63 Mo	
	Keseau	1×	IMG_20210722_214643 Fichier JPG 13.0 Mo		IMG_20210723_043318 Fichier JPG 917 Ko		IMG_20210728_133348 Fichier JPG 4 90 Mo		IMG_20210731_181632 Fichier JPG 5.00 Mo	IMG_20210731_181639 Fichier JPG 4.79 Mo		IMG_20210731_181654 Fichier JPG 4.23 Mo	

L'option qui nous intéresse ici est la fonction COPIER ou COUPER

COPIER : Permet à l'ordinateur de garder en mémoire les fichiers sélectionner en attente d'une autre fonction (COLLER)

COUPER : Permettra de déplacer et non de faire une copie des éléments sélectionner

Préférer utiliser la fonctionnalité COPIER moins risquer que la fonction COUPER en cas d'erreur lors du transfert. Il sera toujours temps de supprimer les fichiers dans le dossier originel plus tard.

6°Rendez-vous dans le dossier que vous choisirez pour stocker les images de votre téléphone.

J'ai choisi pour ma part de créer un dossier spécifique à ma sauvegarde, sobrement appeler... « Sauvegarde », soyez aussi précis que possible dans le nommage de vos dossiers.

Utiliser le volet de navigation a gauche de l'explorateur de fichier afin de vous rendre dans un dossier adapté puis créer un sous dossier à l'aide du bouton « + Nouveau »



[î]

Faite ensuite un simple clic droit et cherche l'option « COLLER » ou l'icône suivante :